

**INSTRUKCIJE DUŽNICIMA BANAKA I MFI ZA DOSTAVU INFORMACIJA O POKRENUTIM INICIJATIVAMA ZA
RESTRUKTURIRANJE SHODNO ZAKONU O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA
PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA**

Pozivaju se dužnici po bankarskim kreditima da Centralnoj banci Crne Gore dostave podatke o zahtjevima/inicijativama podnešenim bankama i mikrokreditnim finansijskim institucijama (MFI) za restrukturiranje kredita SHODNO ZAKONU O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU (Zakon), odmah po podnošenju inicijative.

Fizička lica dostavljaju podatke o pokrenutom restrukturiranju **SAMO ZA HIPOTEKARNE KREDITE** koji su kod banke ili MFI koja ih je odobrila klasifikovani u kategorije:

- „B“, gdje su kašnjenja u otplati preko 30 dana ili
- „C“, gdje su kašnjenja u otplati preko 90 dana.

Pravna lica ili preduzetnici dostavljaju podatke o pokrenutom restrukturiranju za kredite koji su kod banaka ili MFI koje su ih odobrile klasifikovani u kategorije:

- „B“, gdje su kašnjenja u otplati preko 30 dana,
- „C“, gdje su kašnjenja u otplati preko 90 dana ili
- „D“, gdje su kašnjenja u otplati preko 270 dana, ali manje od 365 dana.

Broj dana kašnjenja predstavlja samo jedan od faktora koji definiše kategorizaciju kredita od strane banaka i MFI, kod kojih dužnici mogu dobiti detaljnije informacije.

Podaci koje fizička lica, pravna lica i preduzetnici dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore treba da sadrže: datum pokretanja inicijative, ime i prezime (za fizička lica i preduzetnike), naziv pravnog lica i broj ugovora o kreditu za koji je pokrenuta inicijativa.

Centralna banka Crne Gore koristiće podatke o iniciranim postupcima restrukturiranja u cilju ocjene opravdanosti odbijenih inicijativa od strane banaka ili MFI i eventualnog preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Mole se dužnici koji pokreću inicijative za restrukturiranje, da ne dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore kopije podnijetih inicijativa, ukoliko se radi:

- kod fizičkih lica:
 - o o hipotekarnim kreditima koji su klasifikovani kod njihove banke ili MFI u kategorije:
 - „A“, gdje su kašnjenja u otplati do 30 dana
 - „D“, gdje su kašnjenja u otplati preko 270 dana, ali manje od 365 dana
 - „E“, gdje su kašnjenja u otplati preko 365 dana
 - o o kreditima koji nijesu hipotekarni (odnosno ako se radi o gotovinskim kreditima, revolving kreditima, kreditima po kreditnim i debitnim karticama i slično);
- kod pravnih lica i preduzetnika:
 - o o kreditima koji su klasifikovani kod njihove banke ili MFI u kategorije:
 - „A“ i gdje su kašnjenja u otplati do 30 dana
 - „E“, gdje su kašnjenja u otplati preko 365 dana

iz razloga što navedeni krediti nijesu podobni za restrukturiranje shodno odredbama ovog Zakona, te stoga ne postoji pravni osnov na bazi kojeg bi Centralna banka Crne Gore mogla da primjeni kaznene mjere na banke ili MFI koje ne budu iskoristile raspoložive mjere za restrukturiranje dugova za koje su inicijativu podnijeli dužnici.